

Bisaya

Enero 2, 2019

Nag-unang Sinemahanng Magazin sa Binisaya

Karon,
Available na sa
National Bookstores
ug Merriam &
Webster Bookstores
Nationwide!

**Mabungahong Bag-ong Tuig
Kanatong Tanan!**

Ang
Bili Sa
Karaan

NI N.B. AGUILA



ISSN 0771-0166 0322242
ISBN 978-971-916-23-42

P25

Aron makatrabaho o makapalit og bisan unsa, ubp. Basaha-Manila Bulletin Advertisements & Classified Ads



Half Centavo (Diyot). Atubangan.

KARAAN NATONG KUWARTA MAHALIN OG MILYON!

BATA pa lang ko nahimut-an ko na ang pagtan-aw sa klase-klaseng kuwarta sa Pilipinas, ingon man ang gikan sa laing nasod. Diko sa among lungsod sa Loon, Bohol kanunay gyod kong moagi ug moluhunong sa puwesto ni Nong Marcos sulod sa karaang merkado. Nagtinda siya ng magkala-inlaing gamit sama sa nail cutter, limbus, bleyd ug sidlunan sa punghimalibus, pulsos, pahumot, kuadro kun album sa hulagway, kandado, layter, baraha, kuwartang karaan, ug uban pa.

Dili kay namligma lang, mopalit pod siyag kuwartang karaan sama sa usa ka diyot (*half centavo*), usa ka dako, nga himoong antogos sa hantakan, karaang singko, diyes, baynte, singkuwentia ug peso nga himoong aras sa kasul. Uban sa gipamaligya ug paliton niya mao ang mga kuwarta sa Pilipinas panahon sa Katsila ug panahon sa Amerikano dibang wala pa mahitabo ang Ikaudhang Gubat sa Kalibutan ug paghumon sa gera. May makita sab kong karaang mga kuwartang papel nga may markang 5, 10, 20, 50 centavos diho sa iyang tindahan. Nag-eskulya pa ko sa elementarya adto ng panahona, dekada setenta.

2 • BISAYA • Enero 2, 2018

Minglabay ang daghang katuigan, mitungtong na sa kapin dos mil dihang nukita ko na usab ang karuuan nga kuwarta nga gipamaligya sa kadalanan sa Siyudad sa Davao. Mitokar dayon ana akong kaikag ug kahinan nga mosud-ong niini. Ug nasuta nako nga gunahan ko sa nagkadiayang disenyu. Busa, kuy lagi may trabaho na man ug singgol pa, numulit ko isip koleksyon. Mipalit pod kog album nga pura lang gyod sa sensiyo. Sa Kadugayan nakong pagpangolekta uban ang pagpakisayod sa internet, nahihiaw-an nako nga ang tawo diay nga mangolekta og karaang kuwarta gitawag sa Iningles og "numismatis". Ug natibook sa akong hunahuna nga tinut-on ko na lang ang pagpangolekta og karaang kuwarta.

Apan fungod kay daghan man ang karaang kuwarta sa tibuo kalibutan, mipasabot sa akong galamban nga mangolekta ra ko og karaang kuwarta nga may kalmabigitan sa Pilipinas. Mao nga gipunting nako ang pagkolekta sa karaang kuwarta panahon sa Espanyol, Amerikano ug Hapon.

Sa wala pa maoabot ang mga Katsila dinhi sa Pilipinas, aduna



Half Centavo (Diyot). Likod.



PILONCITOS— ang kuwarta sa wala pa ang mga Katsila nga hinimo sa bulawan. (Photo Credit: Manila Mint Museum)

nay gigamit nga kuwarta ang mga lumulupyo sa nasod. Gitawag kini og piloncito(s). Wala kini pihong porma. Ang uban nimi morag holen nga gagmay apan adunay klase-klaseng gidak-on. Hinimo kini sa bulawan (*gold*).

Ang ikaduhang kuwarta midtong panahona mao ang "barter rings" nga hinimo sa bulawan ug plata (*silver*). Barter (pagbuayo) ang tawag sa negosyo niadtong panahona. Magdepende ang gidaghanon sa piloncitos o barter rings sa bayloan nga butang sama sa buka, kabaw, yuta ug uban pa.

Panahon sa Katsila

Pag-abot sa mga Katsila, gisunod nila ang paggamit og mga sensiyo (*coint*) nga hinimo gihapoñ sa bulawan ug plata. Ang disenyo niini sa atubangan mao ang rayna sa Espanya nga si Isabel II, ug ang likod niini mao ang silyo sa rayna ug adunay naglibot nga marka sa ibabaw nga "Reina De Las Espanas", ug sa ubos nga bahin ang "Filipinas". Nasundan kini sa mga sensiyo nga ginganganan og Alfonso XII ug Alfonso XIII—mga hari sa Espanya niadtong panahona. Bisan ganii ang kuwarta sa Mexico nagamit sa atong nasod. Aduna kini marka nga "Republika Mexicana" sa atubangan ug "Un Peso" sa likod. Apian ang kuwarta nga Katsila nagamit lang taman sa 1904 kay mingpuli na man pagdala ang mga Amerikano sa atong nasod.

Panahon sa Amerikano

Taig 1903 pu lang, naghimo nag daghang sensiyo ang mga Amerikano didto sa buhatan sa Philadelphia sa Amerika para gamiton sa Pilipinas. Ang sensiyo ngilang gibuhin mao ang usa ka diyot (*half centavo*), usa ka dako (*one centavo*), singko, diyes, baynte, singkuwentia ug peso.

Ang nawong niini sa atubangan mao ang usa ka Pilipino nga lalaki nga naglingkod sa pandayon ug



Mopektó Pa Ba Ang Palíhi Karong Panahona?

Ni SULPICIO GAT. MADARANG

KON maghisot tag palíhi, dili maiwit ang kabanikanhan niining maong kultura. Daghan ang nangangkon nga dinala sa mga Insek kining maong tradisyon ngadto sa kanasoran nga nahimo nilang *trading partners* sa Kanhiay ug ang Pilipinas diel gawason niini. Apan kining maong pangaggas mahimong katunga tinuod ug katunga kakak.

Sa ukong pangaggas, may mga palíhi na kitang nabansysa wa pa masaag ang mga Pikot dinhi sa atong kapupud-

an. Ang palíhi may kalambigitan sa relihiyon. Ug sanglit ang mga lumad dinihi sa Pilipinas may gibansay na mang lumadnong relihiyon, dili layo sa tinuod nga may tradisyon na kita niining palíhi. Mopahinugad gayod kita alang sa madagayaong kapalaran sa bisan unsang paninghuha sa kinabuhi.

Ang palíhi usa ka ritwal sa pagtuo alang sa mahimungayaeng kinabuhi—usa ka mantra sa tingusbwahan. Adunay palíhi kon motapon na sa bag-ong bayay. Ang ukong

amahan nga usa ka mag-uuma may luinalaing palíhi sa matag tanom ilabi na sa pagtanom og kamote, palíhi sa pagganggi, palíhi sa unang bunga sa nangka o bisan unsangbungahoy. Sa akong pagkusaang sa komunidad sa mga mananagat, may mga palíhi alang sa bag-ong sakayan, bag-ong pukot, bag-ong tukon, o kaha sa bag-ong bugsay. Busa ayaw kog ingna nga dala lang gibapon sa mga Insek ning maong matang sa mga palíhi?

Alang niadtong pipila, dili na mahinundanon ang palíhi

kay bug-o na ang panahon. Ang bag-ong panahon nagkinahanglan og abilidad sa kaabitik ug binag-on pangartiyo. Ang pagtuo kuno sa kakaraanan angay nang isalindot. Pagtuo kuno sa buktot. Panahon na kuno karon sa rason ug praktikalidad. Hinuon, dili ko sila supakon kay lainlain man gyod ang tawo og pangaggas sa kinabuhi. Kay unsa man tuoy pulos sa palíhi kon mismong nagbuhut niini kuwang sa pagtuo? Kon ang tanang butang pangitaan sa natog rason, unsa pa may luna sa misteryo? Kon ang matag libok paninglan natog rason, unsa na may luna sa damgo? Bi, suwiay kunog hubit ang gugma kon kini mahubad ba nimo sa rason ug praktikalidad.

Dili mahinundanon kon tinuod o bakak kining tradisyon sa palíhi. Apan segurado ko nga makatabang kini pagkabig sa positibong enerhiya nga maoy makatabang pagpatambok sa atong pagtuo ug kadasig sa buhat. Miñgon ang pilosopo nga si Emmanuel Kant, ang pagtuo lang ang makaluwus kanato. Sa ihabwa mao ang mahayag nga kabutuanan apan sa kasingkasing mao ang balaod-moral, dugang niya. Kay bisan unsa pa tuod kabulido sa atong pangrason apan wala ta motuo sa atong rason, mas tinuod pa nga adunay mahimugsong dakhayan sa dahon sa mayana sa matag tingtugnaw sibayag hinanggaw ra ang pagtuo ug argumento.

Ang kinabuhi gihatagag bulok niining atong mga pagtuo nga malisod uyamot ipasakid sa ruson. Kay bisan kining atong paglungrat, nagkinahanglan gihapon og pagtuo nga kini mamahimong tinuod.

SA tanang okasyon sa Pilipinas nga adunay palíhi, ambot ko may molabaw pa ba sa kasaulogan sa Bagong Tuig. Mag-sul-ob og poler dots nga biste. Magbitay og uhay sa humay sa pulta-mayor. Ang kabataan magluksu-luksu. Ang mga sensilyo pakagyon sa bolsa. Napulog tulo ka matang sa lingng prutas ang ibayang sa lamesa. Ablihan ang mga bentana ug pultahan. Magpalupad og kuwitis, magtayhop og turutor. Mangalumping ang takob sa kaldero nga pakong-pakongan. Mga ampli ug motorski patigongon sa labihang kalanog. Kadtong may mga tindahan, pasensiya sa mga mangungutang. Dili magtinapolan sa awlan adlaw sa tuig. Dili magpagawas og kuwarta. Dili manglibak.

Inighagtok sa alas dose sa tungang gabii, ang kalibutan mahiusa ngadto sa dili mabangbang nga kaalingunggog. Kon tinuod man nga adunay espiritu sa malas ug mo-surive siya sa kaalingsig, kalagmitan nga espiritu bungol na unya siya human sa Bag-ong Tuig ug dili na makahunahuna pagpakaylap sa konsepto sa demlas. O kaha, molyas na lang gyod siya ngadto sa laing planeta kay nakakaon nag tagam.

Inigtang-on sa kasadya, inighubas sa mga ilimnon ug pagkaon, mobanos lang pod dayon ang kabilom. Mag-islap na pod ta kon pilá ka buok ang naputlan sa tudlo, pilá ang naigo sa saag ngú balu, manilhig sa nagklandraks nga putos sa kuwitís sa atong nataran, magsubay hain ra katago ang pinangangang iro nga mangsabas sa kaguliyan sa nalipay nga kaliboton.

Diyyatayng palíhi, dakong kakugi. Kini ang makaluwus kanato sa libook tuig. Ang kakugi maoy seguradong matang sa palíhi. Epektibo gihapon kini. —

NAPOLES

MIHANGYO NGA DILI SIYA IBALHIN NGADTO SA CORRECTIONAL INSTITUTE FOR WOMEN

MIHANGYO si Janet Lim-Napoles nga dili siya ibalhin ngadto sa Correctional Institute for Women (CIW) ug magpabilin na lang siya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City.

Sa gipagawas nga very urgent motion for reconsideration ni Napoles sa 1st Division sa Sandiganbayan, nahimutang niini nga mamelegiro ang tyang kinabuhî kom presohon siya sa CIW.

Matod pa, ang gibasebhan ngan dilakido siya ditdo sa CIW mao ang tyang kasmatian kaniadto su dihang napreso na siya ditdo.

Kahinunungan nga gipabalhin sa Sandiganbayan si Napoles sa Correctional human nga nahukman siyang guilty sa kasong plunder kalabot sa PDAF scam ni kanhi Sen. Bong Revilla Jr.

Nabilanggo si Napoles sa CIW kaniadtong Abril 2015 hangtod sa Mayo 2017 gumikan sa kasong serious illegal detention pero gibalhin siya sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa.

Samtantang sa laing bahan, giklaro ni Atty. Ramon Esguerra kinsa abogado ni Bong Revilla nga walay labot ang kanhi senador sa mga gimplano sa Sandiganbayan sa pag-ulì sa P124 milyonес alang sa civil liabilities human nga naahsuwelto kini sa kasong plunder.

Miñong sab si Esguerra nga klaro sa *dispositive portion* sa *anti-graft court* nia ang mga napamatud-ung guilty lamang sumila kung Napoles ug Atty. Richard Cambe maoy mouli sa naasoying kantidad.—TNB

National Task Force gitukod ni Duterte batok sa mga NPA

ARON matapos na ang communist armed conflict sa nasod, nagtukod og National Task Force si Presidente Rodrigo Duterte.

Sumala sa Executive Order 70 nga gipirmahan sa presidente, gi-institutionalize ang Whole Nation Approach Policy aron makabaton ang kalinaw ug taposon sa ang gera tali sa gobernerno ug mga rebeldeng NPA.

Pinasikad sa EO, unahon ug husayon ang paghatag og basic services ug social development packages sa mga conflict area ug vulnerable communities sa nasod.

Tumong usâ sa kamandoan sa presidente nga makuha ang partisipasyon sa tanang sektor aron makah-ot ang peace agenda sa gobernerno.

Ang National Task Force nagdepende sa Office of the



Universal Health Care mapahimuslan sa mga kabos

DILI pa lang dugay sa pagsulat niini nga narratipahanan sa Senado ang balaorong Universal Health Care (UHC) Bill.

Ang tumong sa maong balaoron mao nga aron mukahaton og 100% coverage sa health care services ang tanang Pilipino.

Gilaomang ipadala na sa Malacañang ang maong balaoron aron mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte.

Daan nang ginotaran ni Duterte nga "urgent" ang naasoyang balaoron busa lagmit nga pirmahan niya kini.

Miñong si Sen. JV Ejercito nga dili na magproblemang mao kabos sa paggatambal tungod kay abegahan man unya sa PhilHealth ang mga galastohan.

"Bata, matunda, babae, lalaki, miyembro ng LGBT community, PWD, kahit sino busla Pilipino, sa ilalim ng UHC, alalay ang gobernerno sa gastos kapag sila ay nagkasanak," matod ni Ejercito.

Kon mapirmahan na ni Duterte ang balaoron, ang tanang Pinoy awtomatikong makahupot og PhilHealth coverage ug dili na magkinahanglan og PhilHealth ID.—TNB

President. Ang chairman mao ang presidente sa nasod ug vice-chairman ang National Security Adviser samtagtang membro ang uban pang bahaatan sa kagamhanan lakip na ang Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of National Defense, Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Presidential Adviser on the Peace Process ug daghan pa.—TNB